

SA's Leading Past Year

Exam Paper Portal



You have Downloaded, yet Another Great
Resource to assist you with your Studies 😊

Thank You for Supporting SA Exam Papers

Your Leading Past Year Exam Paper Resource Portal

Visit us @ www.saexampapers.co.za



SA EXAM
PAPERS



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

NATIONAL SENIOR CERTIFICATE

GIREIDI 12

TSHIVENDA LUAMBO LWA HAYANI (HL)

BAMMBIRI LA VHURARU (P3)

LUHUHI/THAFAMUHWE 2013

MEMORANDAMU

MARAGA: 100

Memorandum uyu u na masiatari a 11.

KHETHEKANYO YA A: RUBRIKI YA U TOLA/MAKA MAANEA (50)

KHOUDU	Khoudu 7: Vhuswikeleli ha nthesa 80–100%	Khoudu 6: Vhuswikeleli ha ntha 70–79%	Khoudu 5: Vhuswikeleli ho dziaho 60–69%	Khoudu 4: Vhuswikeleli vhu fushaho 50–59%	Khoudu 3: Vhuswikeleli ho linganelaho 40–49%	Khoudu 2: Vhuswikeleli ha fhasi 30–39%	Khoudu 1: U sa swikelela 0–29%
ZWI RE NGOMU NA VHUPULANI (NV) (MARAGA: 30)	<u>24–30</u> -Zwi re ngomu ndi zwa mathakheni, nahone zwa vhusiki ha nthesa. -Mihumbulo i a tokonya nahone yo vhibva. -U pulana na/kana mvetomveto zwo bveledza maanea a si na vhukhakhi na khathihi, a kumedzeaho.	<u>21–23½</u> -Zwi re ngomu ndi zwa mathakheni nahone ndi zwa vhusiki ha ntha. -Mihumbulo ndi ya ntha nahone i a takadza. -U pulana na/kana mvetomveto zwo bveledza maanea o lundwaho tshidele, nahone a kumedzeaho.	<u>18–20½</u> -Zwi re ngomu ndi zwi pfalaho, zwo di farana. -Mihumbulo ndi i takadzaho, i a tendisea. -U pulana na/kana mvetomveto zwo bveledza maanea avhudi, a kumedzeaho.	<u>15–17½</u> -Zwi re ngomu ndi zwo teaho, nahone zwo farana lwo linganelaho. -Mihumbulo i takadzaho i re na vhusiki vhu fushaho. -U pulana na/kana mvetomveto zwo bveledza maanea a fushaho, nahone a kumedzeaho.	<u>12–14½</u> -Zwi re ngomu zwo di linganela sa zwenezwo, hu na mavhaka a xedzaho vhumani. -Mihumbulo kanzhi ndi yo teaho, fhedzi vhusiki ho tahedzwa. -U pulana na/kana mvetomveto zwo bveledza maanea a ndinganelo, o lunzhedzeaho lwo linganelaho nahone a kumedzeaho.	<u>9–11½</u> -Zwi re ngomu zwiwe a zwiho khagala, a zwo ngo farana. -Mihumbulo yo sekana, hunzhi i sokou dovholola. -A zwo ngo swikelela u vha kha Luambo lwa Hayani, naho zwo di pulanwa/hu na mvetomveto. -Maanea ha ngo bveledzwa nga ndila i kumedzeaho.	<u>0–8½</u> -Zwi re ngomu a zwo ngo lulama na luthihi, a zwo ngo lunzhedzana. -Mihumbulo yo tapanyedzwa, yo sokou dovhololwa. -U pulana na/kana mvetomveto a zwi fushi, kana a zwi ho. -Maanea aya ha nkedzei/kumedzei.
LUAMBO, TSHITAILA NA U SEDZULUSA (LTS) (MARAGA: 15)	<u>12–15</u> -U sumbedza vhudzivha ho godombelaho ha ndeme ya luambo. -Luambo, zwiga zwa u vhala zwo shumiswa zwone-zwone. -U shumisa luambo lwa nthesa lwa kuambele/maambele. -Munanguludzo u	<u>10½–11½</u> -U sumbedza vhudzivha ho dziaho ha ndeme ya luambo. -Luambo, zwiga zwa u vhala zwo shumiswa hu si na vhukhakhi, u kona u shumisa luambo lwa kuambele/maambele. -Munanguludzo wa maipfi wo	<u>9–10</u> -Hu na vhuṭanzi ha vhudzivha ha luambo. -Luambo na zwiga zwa u vhala hunzhi a zwi na vhukhakhi. -Munanguludzo wa maipfi wo tea tshibveledzwa. -Tshitaela, thounu na redzhisitara zwo tea thoho ya mafhungo.	<u>7½–8½</u> -Huiwe u vhone ha vhudzivha ha luambo zwi hone. -Luambo ndi lwa misi, zwiga zwo shumiswa lu fushaho. -Munanguludzo wa maipfi u a fusha. -Tshitaela, thounu na redzhisitara nga u angaredza zwi di anana na thodea.	<u>6–7</u> -Vhudzivha ha luambo ho sekana. -Luambo a lwo ngo vhibva, na zwiga zwa u vhala huiwe a zwo ngo shumiswa nga ndila yone. -Munanguludzo wa luambo ndi wa fhasi. -Tshitaela, thounu na redzhisitara zwi	<u>4½–5½</u> -Luambo na zwiga zwa u vhala zwo khakhea. -Munanguludzo wa maipfi wo shaedzwa. -Tshitaela, thounu na redzhisitara a zwo ngo tea. -Ho dala vhukhakhi, naho zwo di vhalululwa na u sedzululwa	<u>0–4</u> -Luambo na zwiga zwa u vhala zwo khakhea tshothe. -Munanguludzo wa maipfi a wo ngo tea na luthihi. -Tshitaela, thounu na redzhisitara zwo liana tshothe. -Ho dalea vhukhakhi na ndado, nahone a hu vhoneali vhuṭanzi ha

	sa vhambedzwiho/ wa nthesa wa maipfi, zwo vhibva vhukuma. -Tshitaela, thounu na redzhisitara zwo tea tshothe thoho ya mafhungo. -A hu na vhukhakhi na vhuthihi nga murahu ha u sedzuluswa na u vhalululwa ha mushumo.	vanganywa lwa vhusiki. - Tshitaela, thounu na redzhisitara zwo tea thoho ya mafhungo. -Hunzhi a hu na vhukhakhi nga murahu ha u sedzuluswa na u vhalululwa ha mushumo.	- Kanzhi a hu na vhukhakhi nga murahu ha u vhalulula na u sedzulusa.	dza thoho ya mafhungo. - Hu di vha na vhukhakhi vhu si gathi nga murahu ha u vhalulula na u sedzulusa.	shaedza ndunzhendunzhe. -Hu na vhukhakhi ho vhalaho naho ho di vha na u vhalulula na u sedzulusa.	Zwituku.	u vhalulula na u sedzulusa.
TSHIVHUMBEO (T) (MARAGA: 5)	<u>4–5</u> -Kubveledzelwe kwo faranaho/lunzhe-dzeaho kwa thoho. -Vhudodombedzi vhu tokonyaho ha nthesa. -Mitala, dziphara zwo fhatwa lwa vhuṭali. -Vhulapfu/tshivhalo tsha maipfi zwi elana na ndaela dza thoho.	<u>3½</u> -Mafhungo o bveledzwa nga ndila yo faranaho. Hu na ndunzhendunzhe. - Mitala, dziphara zwi a tevhelelea nahone zwo vangana. -Vhulapfu ho tea.	<u>3</u> -Vhunzhi ha zwidodombedzwa zwo bveledzwa. - Mitala, dziphara zwo fhatwa zwavhuṭi. - Vhulapfu ho tea.	<u>2½</u> -Dziṇwe dza mbuno na zwidodombedzwa zwo bveledzwa. - Mitala, dziphara zwo di khakhea hunwe, fhedzi maanea a di sala a tshi pfala. -Vhulapfu ho ṭodou vha ho teaho.	<u>2</u> -Vhunzhi ha dzimbuno dzi hone. - Mitala, dziphara zwo khakhea fhedzi maanea a sala a tsha di pfala. -Vhulapfu ho lapfesa/ pfufhifhalesa.	<u>1½</u> -Zwi re ngomu zwiṇwe a zwiho khagala, a zwo ngo farana. - Mitala, dziphara zwi kha vhuimo ha fhasi. - Vhulapfu ho lapfesa/ pfufhifhalesa.	<u>0–1</u> -O liana na thoho. - Mitala, dziphara zwo vhilingana, a zwi tevhelelei. -Vhulapfu ho lapfesa/pfufhifhalesa u fhirisa mpimo.

KHETHEKAYO YA B: RUBRIKI YA U TOLA/MAKA ZWIBVELEDZWA ZWILAPFU ZWA VHUDAVHIDZANI (30)

KHOUDU	Khoudu 7: Vhuswikeleli ha nthesa 80–100%	Khoudu 6: Vhuswikeleli ha ntha 70–79%	Khoudu 5: Vhuswikeleli ho dziaho 60–69%	Khoudu 4: Vhuswikeleli vhu fushaho 50–59%	Khoudu 3: Vhuswikeleli ho linganelaho 40–49%	Khoudu 2: Vhuswikeleli ha fhasi 30–39%	Khoudu 1: U sa swikelela 0–29%
	<u>14½–18</u>	<u>13–14</u>	<u>11–12½</u>	<u>9–10½</u>	<u>7½–8½</u>	<u>5½–7</u>	<u>0–5</u>
ZWI RE NGOMU, VHUPULANI NA TSHIVHUMBEO (NVT) (MARAGA: 18)	-Ndivho yo dziaho tshothe ya thodea dza tshibveledzwa. -U riwala lwo rombaho/vhibvaho. -U tshimbila kha vhubala hone-hone, hu si na u bva kha thoho ya mafhungo. -Zwi re ngomu na mihumbulo zwo farana tshothe, nahone zwo tandavhudzwa vhukuma, zwidodombedzwa zwothe zwi tikedza thoho ya mafhungo. -Hu na vhubanzi ha u pulana na/kana mvetomveto, zwa mbo bveledza tshibveledzwa tshi si na vhubakhi na luthihi, tshi kumedzeaho. -Tshivhumbeo ndi tsho teaho lwa tshothe.	-U na ndivho ya vhubisa ya thodea dza tshibveledzwa. -U riwala lwo rombaho/vhibvaho -U tshimbila kha vhubala hone-hone, hu si na u bva kha thoho ya mafhungo. -Zwi re ngomu na mihumbulo zwo tandavhudzwa zwavhudisa, zwidodombedzwa zwothe zwi tikedza thoho. -U pulana na/kana mvetomveto zwo bveledza tshibveledzwa tsho fhatwaho zwavhubi. -O shumisa milayo yo teaho ya tshivhumbeo nga ndila yone-yone.	-U na ndivho yo dziaho ya thodea dza tshibveledzwa. -U riwala – u fara vhubala, nahone u tou polika zwituku kha thoho ya mafhungo. -Hunzhi zwi re ngomu na mihumbulo zwo farana, zwa tandavhudzwa, nahone zwidodombedzwa zwinzhi zwi tikedza thoho. -U pulana na/kana mvetomveto zwo bveledza tshibveledzwa tshi kumedzeaho, tshavhubi vhukuma. -O shumisa milayo yo teaho ya tshivhumbeo.	-U na ndivho i fushaho ya thodea dza tshibveledzwa. -U riwala – o di bvanyana fhedzi nga u angaredza ha xedzi zwine thoho ya amba lini. -Zwi re ngomu na mihumbulo zwo farana nga ndila i fushaho, zwiwe zwa zwidodombadzwa zwi tikedza thoho. -Vhubanzi ha u pulana na/kana mvetomveto zwo bveledza tshibveledzwa tshi fushaho, tshi kumedzeaho. -U shumisa mihumbulo u fushaho a tshi shumisa thodea dzo teaho dza tshivhumbeo tsha tshibveledzwa.	-U na ndivho yo linganelaho ya thodea dza tshibveledzwa. -Vhubala hawe kha u fhindula mushumo uyu vhu sumba ho sekana. -U riwala – u a xedza vhubala, zwi ambiwaho zwa ita zwi tshi liana huiwe. -Zwi re ngomu na mihumbulo zwo farana lwo linganelaho, zwiwe zwa zwidodombedzwa zwi tikedza thoho. -Vhubanzi ha u pulana na/kana mvetomveto zwo bveledza tshibveledzwa tsho linganelaho, tsho faranaho nahone tshi kumedzeaho. -U na mihumbulo wo linganelaho wa thodea dza tshivhumbeo tsha	-U na ndivho ya fhasi ya thodea dza tshibveledzwa. -Phindulo yawe kha mushumo uyu i sumbedza hu na u shaedza vhukuma. -U riwala – u xedza vhubala, na zwi ambiwaho huiwe a zwi tsha pfala. -Zwi re ngomu na mihumbulo zwo liana, zwidodombedzwa zwituku zwi tikedzaho thoho. -A zwo ngo lingana kha Luambo lwa Hayani, naho ho di vha na u pulana/ kana mvetomveto. -Tshibveledzwa a tsho ngo kumedzwa zwavhubi. thodea dzo teaho dza tshivhumbeo a dzo ngo shumiswa – hu na u shaedza huhulu ha zwithu zwa ndeme.	-A hu na ndivho ya thodea dza tshibveledzwa. -Phindulo ya mushumo uyu i sumbedza u xedza tshohe vhubala. -U riwala – u liana na thoho, zwi ambiwaho hunzhi a zwi tsha pfala. Zwi re ngomu na mihumbulo a zwi elani, zwidodombedzwa zwitukutuku zwi tikedzaho thoho. -U pulana na/kana mvetomveto a zwi swikeleli/zwiho/ fushi na kathihi. -Tshibveledzwa itshi a tshi kumedzei. -A ho ngo shumiswa thodea dzo teaho dza tshivhumbeo.

					tshibveledzwa fhedzi hu na u tahedzwa ha zwithu zwa ndeme.		
	<u>10–12</u>	<u>8½–9½</u>	<u>7½–8</u>	<u>6–7</u>	<u>5–5½</u>	<u>4–4½</u>	<u>0–3½</u>
LUAMBO, TSHITAEALA NA U SEDZULUSA (LTS) (MARAGA: 12)	- U shumisa zwivhumbeo zwone-zwone zwa girama, nga ndila yone, nahone zwo fhatwa lwa vhutali vhukuma. -Ndivho ya maipfi yo tea tshothe ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele. -Tshitaela, ndivho na redzhisitara zwo tea tshothe-tshothe. -A hu na vhukhaki na vhuthihi nga murahu ha u vhalulula na u sedzulusa. -Vhulapfu ho tea.	-Tshibveledzwa tsho fhatwa zwavhudi vhukuma, nahone nga ndila yone. -Ndivho ya maipfi yo tea ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele. -Tshitaela, thouni na redzhisitara zwo tea thodea dza mushumo. -Hunzhi a hu na vhukhaki nga murahu ha u vhalulula na u sedzulusa. -Vhulapfu ho tea.	-Mushumo wo fhatwa lwo dziaho, u a vhalea. -Ndivho ya maipfi yo tea ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele. -Tshitaela, thouni na redzhisitara hunzhi zwo tea. -Hunzhi a hu na vhukhaki nga murahu ha u vhalulula na u sedzulusa. -Vhulapfu ho tea.	-Mushumo wo fhatwa lu fushaho. Vhukhaki vhu re hone a zwi khakhisi nyelelo ya mafhungo. -Ndivho ya maipfi i a fusha zwi tshi kwama ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele. -Tshitaela, thouni na redzhisitara zwo tea lu fushaho. -Hu na vhukhaki vhu si vhunzhi nga murahu ha u vhalulula na u sedzulusa. -Vhulapfu ho todou vha vhu teaho.	-Mushumo wo fhatwa lwo tou linganelaho. Hu na vhukhaki ho vhalahonyana. -Ndivho ya maipfi i fhasi nahone a ha tei tshothe ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele. -Tshitaela, redzhisitara na thouni zwo tea. -Hu na vhukhaki ho vhalaho nga murahu ha u vhalulula na u sedzulusa. -Vhulapfu ho lapfesa/ pfufhifhalesa.	-Mushumo wo fhatwa lwa fhasi nahone zwi a konda u tevhelelea. -Ndivho ya maipfi i toda u lulamiswa nahone a i tei ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele. -Tshitaela, thouni na redzhisitara a zwo ngo tea. -Ho dala vhukhaki naho ho di vha na u vhalulula na u sedzulusa. -Zwo lapfesa/ pfufhifhalesa.	-Mushumo wo fhatwa lwa fhasi nahone zwi a konda vhukuma u tevhelelea. -Ndivho ya maipfi i toda ndulamiso zwi hone nahone a i tei ndivho. -Tshitaela, ndivho na vha tangedzaho mafhungo a zwi anani/tshimbilelani na thoho ya mafhungo. -Ho dalesa vhukhaki na ndado nga murahu ha u vhalulula na u sedzulusa. -Vhulapfu – Zwo lapfesa/ pfufhifhalesa u fhirisa mpimo.

KHETHEKANYO YA C: RUBRIKI YA U TOLA/MAKA ZWIBVELEDZWA ZWIPFUFHI ZWA VHUDAVHIDZANI (20)

KHOUDU	Khoudu 7: Vhuswikeleli ha nthesa 80–100%	Khoudu 6: Vhuswikeleli ha ntha 70–79%	Khoudu 5: Vhuswikeleli ho dziaho 60–69%	Khoudu 4: Vhuswikeleli vhu fushaho 50–59%	Khoudu 3: Vhuswikeleli ho linganelaho 40–49%	Khoudu 2: Vhuswikeleli ha fhasi 30–39%	Khoudu 1: U sa swikelela 0–29%
	<u>10–12</u>	<u>8½–9½</u>	<u>7½–8</u>	<u>6–7</u>	<u>5–5½</u>	<u>4–4½</u>	<u>0–3½</u>
ZWI RE NGOMU, VHUPULANI NA TSHIVHUMBEO (NVT) (MARAGA: 12)	-Ndivho yo dziaho tshothe ya thodea dza tshibveledzwa. -U tana vhudzivha ho angalalaho vhukuma ha vhutsila ha u riwala. -Vhuniwali ho rombaho/dziaho – mugudi u fara vhubala hone-hone, ha liani na thoho. -Zwi re ngomu na mihumbulo yawe zwo farana tshothe, zwo tandavhudzwa lwa nthesa, nahone zwidodombedzwa zwothe zwi tikedza thoho. -Vhubanzi ha u pulana na/kana mvetomveto zwo bveledza tshibveledzwa tshi si na vkhakhi na luthihi, nahone tshi kumedzeaho. -O bveledza/tana tshivhumbeo tsha mathakheni	-Ndivho ya vhubisa ya thodea dza tshibveledzwa. -U tana vhudzivha ho angalalaho ha vhutsila ha u riwala. -Vhuniwali ho rombaho/dziaho – mugudi u fara vhubala hone, ha liani na thoho ya mafhungo. -Zwi re ngomu na mihumbulo yawe zwo farana, zwa tandavhudzwa zwavhubisa, nahone zwidodombedzwa zwothe zwi tikedza thoho. -Vhubanzi ha u pulana na/kana mvetomveto zwo bveledza tshibveledzwa tsho fhatwaho zwavhubi, tshi kumedzeaho. -O shumisa milayo ya tshivhumbeo yo teaho nga ndila yavhubi vhukuma.	-Ndivho yo dziaho ya thodea dza tshibveledzwa. -U tana vhudzivha zwaho kha nyimele dzo tandavhuwaho dza u riwala mishumo/ zwibveledzwa. -U riwala – mugudi u fara vhubala hone, hu na u liana/xelana zwituku na thoho. -Hunzhi zwi re ngomu na mihumbulo zwo farana, zwa tandavhudzwa, na zwidodombedzwa zwinzhi zwi tikedza thoho. -Hu na vhubanzi ha u pulana na u sedzulusa zwo bveledzaho tshibveledzwa tshi kumedzeaho, tshavhubi vhukuma. -O shumisa milayo yo teaho ya tshivhumbeo.	-Ndivho i fushaho ya thodea dza tshibveledzwa. -U tana zwiwe zwa vhudzivha kha nyimele dzo tandavhuwaho dza u riwala mishumo/ zwibveledzwa. -U riwala – mugudi u a xedza vhubala fhedzi zwa si khakhise thalutshedzo nga u angaredza. -Zwi re ngomu kha tshibveledzwa na mihumbulo zwo farana lu fushaho, zwiwe zwa zwidodombedzwa zwi tikedza thoho. -Vhubanzi ha u pulana na sedzulusa zwo bveledza tshibveledzwa tshi fushaho, tshi kumedzeaho. -O shumisa mihumbulo u fushaho wa thodea	-Ndivho yo linganelaho ya thodea dza tshibveledzwa. Phindulo i shaedza vhubala. - U sumbedeza ndivho thukhu kha nyimele dzo tandavhuwaho dza vhubani. -U riwala – mugudi u liana na thoho, thalutshedzo ya polika hunwe. -Zwi re ngomu na mihumbulo zwo farana lwo linganelaho, zwinwe zwa zwidodombedzwa zwi tikedza thoho. -Vhubanzi ha u pulana na u sedzulusa zwo bveledza tshibveledzwa tsho linganelaho, tshi kumedzeaho. - U na mihumbulo wo linganelaho wa	-Ndivho ya fhasi ya thodea dza tshibvumbedzwa. Phindulo kha mushumo uyu i sumbedza vhubala vhusekene. -U sumbedza ndivho i shaedzaho kha nyimele dzo tandavhuwaho dza vhubani. -U riwala – mugudi u liana na thoho, hunwe thalutshedzo ya polika. -Zwi re ngomu na mihumbulo zwa tshibveledzwa a zwo ngo tou farana, zwidodombedzwa zwituku zwi tikedzaho thoho. -A zwi tei Luambo lwa Hayani, naho ho pulaniwa na/ kana mvetomveto. Tshibveledzwa a tsho ngo kumedzwa zwavhubi. - Ho ngo shumisa	-A hu na ndivho ya thodea dza tshibveledzwa. -U shaedza ndivho kha nyimele dzo tandavhuwaho dza vhubani. -U riwala – mugudi u liana na thoho, thalutshedzo hunzhi i a xela. -Zwi re ngomu na mihumbulo zwa tshibveledzwa a zwi yelani, zwidodombedzwa zwitukutuku zwi tikedzaho thoho. -U pulana/ mvetomveto a zwi fushi. Tshibveledzwa a tshi kumedzei/fushi. -Ho ngo shumisa milayo yo teaho ya tshivhumbeo.

	vhukuma.			dza tshivhumbeo.	thodea dza tshivhumbeo – hu na huiwe u shaedza.	milayo yo teaho ya tshivhumbeo.	
LUAMBO, TSHITAILA NA U SEDZULUSA (LTS) (MARAGA: 8)	<u>6½–8</u> -U shumisa zwivhumbeo zwone-zwone zwa luambo kha u riwala tshibveledzwa, nahone zwo fhatwa nga vhutsila vhuhulwane vhukuma. -Ndivho ya maipfi yo tea tshothe ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele. -Tshitaila, thouni na redzhisitara zwo tea tshothe. -Tshibveledzwa a tshi na vhukhaki nga murahu ha u pulana na u sedzulusa. -Vhulapfu ho tea.	<u>6</u> -Tshibveledzwa tsho fhatwa zwavhudi vhukuma nahone nga ndila yone-yone. -Ndivho ya maipfi yo tea vhukuma ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele. -Tshitaela, thouni na redzhisitara zwo tea ndeme na thodea dza mushumo. -Tshibveledzwa hunzhi a hu na vhukhaki nga murahu ha u pulana na u sedzulusa. -Vhulapfu ho tea.	<u>5½</u> -Tshibveledzwa tsho fhatwa zwavhudi, nahone tshi a vha. -Ndivho ya maipfi yo tea ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele. -Tshitaila, thouni na redzhisitara hunzhi zwo tea. -Tshibveledzwa a tshi na vhukhaki hunzhi nga murahu ha u vhalulula na u sedzulusa. -Vhulapfu ho tea.	<u>4–4½</u> -Tshibveledzwa tsho fhatwa lu fushaho. Vhukhaki vhu re hone a vhu khakhisi nyelelo ya mafhungo. -Ndivho ya maipfi yo tea ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele. -Tshitaela, thouni na redzhisitara zwi a di fusha. -Tshibveledzwa tshi di vha na vhukhaki vhu si hunzhi nga murahu ha u pulana na u sedzulusa. -Vhulapfu ho todou vha ho teaho.	<u>3½</u> -Tshibveledzwa tsho fhatwa lwo linganelaho. Hu na vhukhaki ho vhalaho. -Ndivho ya maipfi yo shaedza nahone a i tei tshothe ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele. -Tshitaela, thouni na redzhisitara zwo tsela fhasi. -Tshibveledzwa tsho faredza vhukhaki ho vhalaho nga murahu ha u pulana na u sedzulusa. -Vhulapfu – zwo lapfesa/ pfufhifhalesa.	<u>2½–3</u> -Tshibveledzwa tsho fhatwa nga ndila i shaedzaho/ya fhasi, nahone i a konḁa u tevhelelea. -Ndivho ya maipfi i toḁa huiwe u lulamiswa, nahone a i tei ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele. -Tshitaela, thouni na redzhisitara a zwo ngo tea. -Tshibveledzwa tsho ḁala vhukhaki, naho ho di vha na u pulana/sedzulusa. -Vhulapfu – zwo lapfesa/ pfufhifhalesa.	<u>0–2</u> -Tshibveledzwa tsho fhatwa nga ndila ya fhasi/i shaedzaho vhukuma, nahone zwi tou konḁa tshothe u tevhelelea. -Ndivho ya maipfi i toḁa u lulamiswa ho angalalaho vhukuma nahone a zwo ngo tea ndivho na khathihi. -Tshitaela, thouni na redzhisitara a zwi tshimbilelani na thoho. -Tshibveledzwa tsho ḁala vhukhaki hunzhi, na ndaḁo i re khagala nga murahu ha u pulana na u sedzulusa. -Vhulapfu – zwo lapfesa/ pfufhifhalesa.

KHETHEKANYO YA A: ZWIBVELEDZWA ZWA VHUSIKI (MAANEA)**MBUDZISO I****ADENDAMU****1.1 MAANEA A NGANETSHELO**

- Aya ndi maanea ane muniwali a anetshela tshitori kana zwiwo zwo no bvelelaho.
- Muniwali u anetshela nga ha lwendo lwa pfunzo lwe lwa mu takadza.
- Zwi anetshelwaho zwi tea u kunga na u tendisea.
- Mafhungo a hone a niwalwa nga tshifhinga tsho fhelaho.
- Magumo a songo dowealeho nahone a fhedza tshitori zwavhudi.

1.2 MAANEA A MBULETSHEDZO

- Muniwali u buletshedza tshifhiwa tshe a newa nga vhudalo.
- Muniwali u ola tshifanyiso tsha tshifhiwa tshine a khou amba ngatsho muhumbuloni wa muvhali.

1.3 MAANEA A U TATA KHANI

- Afha muniwali u vha e na ndila yawe ine a vhona ngayo zwithu.
- Mihumbulo yawe i tea u vha khagala u bva mathomoni u swika magumoni.
- Muniwali u sumbedza u imelela u vhuya ha tshigwevho tsha thambo kana u sa vhuya hatsho.
- Muniwali u tikedza vhukuma fhungo line a khou toda li tshi tendiwa.
- Muniwali u sumbedza vhukhwine ha fhungo line a khou li imelela.

1.4 MAANEA A KHUMBUDZO/U VHUISA MUHUMBULO

- Muniwali u vhuisa muhumbulo nga zwo bvelelaho murahu.
- Muniwali u vhekanya mihumbulo nga ndila ine ya kunga kana u tutula dzangalelo la vhavhali.
- Muniwali u tea u vhekanya mafhungo awe nga ndila i pfalaho.
- Muniwali u anetshela nga tshanduko yo iteaho muvhunduni wa hawe.

1.5 MAANEA A DISIKHESIVI

- Afha muniwali u imelela mihumbulo mivhili yo netshedzwaho nga ndila i linganaho.
- Muniwali u sumbedza vhudi na vhuvhi ha nyonyoloso.

1.6 TSENGULUSO YA TSHIFANYISO

- Mugudi a nga amba nga u tambula ha vhana.
- Mugudi a nga amba nga zwine a khou vhona kha tshifanyiso.
- Afha hu nga da mihumbulo minzhi yo fhambanaho nga ha tshifanyiso tsho newaho.

1.7 TSENGULUSO YA TSHIFANYISO

- Mugudi a nga amba nga zwivhuya zwa goloi ya tshidzima- mulilo.
- Mugudi a nga amba nga ha vhuḽi na vhuḽhi ha mushumo wa goloi i re kha tshifanyiso.
- Afha hu nga da mihumbulo minzhi yo fhambanaho nga ha tshifanyiso tsho newaho.

1.8 TSENGULUSO YA TSHIFANYISO

- Mugudi a nga amba nga ha phukha yo/dzo sumbedzwaho.
- Mugudi a nga amba nga vhulimi.
- Afha hu nga da mihumbulo minzhi yo fhambanaho nga ha tshifanyiso tsho newaho.

ṰHANGANYELO YA KHETHEKANYO YA A: 50

KHETHEKANYO YA B: ZWIBVELEDZWA ZWILAPFU ZWA VHUDAVHIDZANI

MBUDZISO 2

2.1 VHURIFHI HA TSHISHAKA

Tshivhumbeo:

- Diresi nathihi.
- Theshano.
- Mutumbu.
- Nyonesano.
- Magumo.
- Kushumisele kwa luambo (Thounu na redzhisitara.)

2.2 NGANEAVHUTSHILO

Tshivhumbeo:

- I tea u vha pfufhi.
- I tea u katela: fhethu, divha la mabebo, u lovha na la mbulungo.
- Zwithu zwo swikelelwaho zwa ndeme zwi tea u vhone: sa pfunzo nz.
- Muta wa mufu.
- Mapendelo.

2.3 MUVHIGO

Tshivhumbeo:

- Thoho.
- Marangaphanda.
- Matshimbidzele.
- Mawanwa.
- Phendelo.
- Themendelo.
- Tsaino.

2.4 ATHIKILI YA GURANNDI

Tshivhumbeo:

- Mvulatswinga: muniwali u divhadza fhungo line a khou todou amba nga halo.
- Mutumbu: muniwali u tandavhudza nga vhudalo mihumbulo yawe nga ha fhungo li re tafulani.
- Phendelo: mafhungo othe a vhinwa henefha.

THANGANYELO YA KHETHEKANYO YA B: 30

KHETHEKANYO YA C: ZWIBVELEDZWA ZWIPFUFHI ZWA VHUDAVHIDZANI**MBUDZISO 3****3.1 KHUNGEDZELO**

Tshivhumbeo:

- Thoho i kungaho.
- Tshikungedzelwa.
- Fhethu.
- Luambo lwa u fhuredzela.
- Vhudavhidzani.
- Mbonalo.

3.2 GARATA YA POSWO

Tshivhumbeo:

- Nga nnda: madzina na diresi ya muṅwalelwa.
- Nga ṅgomu: vhubvo na mulaedza, zwidodombedzwa zwa vhudavhidzani zwa muṅwali.

3.3 NDAELA

Tshivhumbeo:

- Thoho
- Zwishumiswa
- Kuitele/mulaedza

THANGANYELO YA KHETHEKANYO YA C: 20
MARAGAGUTE: 100